

САНАА ОЛОХ

ССКП ЧУРАЛЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЯ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а н ы а т
1981 саялтынны
ыйтан тахсар

№ 126(5482)

1980 саялтынны 18 күнэ
СУБУОТА

Саяната
2 харчы

СУВЬУ НЫСТЫГА

Оройуон совхозтара бы-
лалга кыстык айдырыгар
бирдин фуражнай апах-
тан 700 килограмм үтү,
иччат сүөһүү ады айга
100 үтү, табаарнай бөлөх-
кө 2000 бороскуну итэн
110-нуу, бурнаатыга аа-
лар гылы табаастары
50-нуу килограмм төлө-
төр, күрөхкө үстанинэ
ынах сүөһүү 18500, сым-
гыны 11000 тоборо тир-
дөр соруктаахтар. Итп ула-
хан энциэттэх сорук. Ону
толоруубут кыстыкы хай-
дах тэрээниэхтэн
атаарарбытыттан тутулук-
таах. Ошон кыстык бас-
таны айдырыган итинэ
сүрүн болромтобути уу-
руох тустаахтат.

От итинтэн со-
циалистическай куотала-
һыны ичкэ далаанын-
наахтык тэитэрбит, Карл
Маркс аатынан совхоз То-
лоочооуу биргездэтин
сүөсүттэрин кыстык ай-
дырыгар митарыларын
спр ахсын ичкэни
бүүрбүт паада.

Быйыл өг дым буолан
общественнай сүөһүгө до-
роххой аһылыгы бөлэм-
нэтин ситивилээхтик
мытыдына. От курдук,
оройуон совхозтара 33002
тонна оту соротуопкалаан,
сылаады былаанварын
101,8 бырыһыан толорду-
лар, итин таһынан 6360
тонна сылас, 713 тонна
от мээккэ бөлэмнэнэ.
Оттообун былаанын, «Чу-
рапчы» совхозтан ураты,
оройуон үс совхоза аһар-
дылар.

Онуэс пятилетка бүтүү-
нү уонна түмүктээни-
нэх сый итинэ кэлэр
пятилетка бастагы сыйы
соруахтарын ситивил-
ээхтик толорууга обще-
ственнай сүөһү быйылы
кыстык тэрээниэхтэн
атаарын быһаарар суо-
талаах. Кыстык бастагы
ыйы ички декадата бү-
түн эрэр. Он эрэрн сорх
спрдэргэ кыстыгы со-
тоох тэрээниэ суох са-
даабыттан, үлэс аһыны-
кэс намыһадыттан, дьө-
сипилинэ мөлбүттэн
ынахтар массабайдык
уолуулар, үтү ичкэ та-
норы түһүтэ, иччат сүө-
һү туһата суох олүүгэ
хаймы-үйэ тахсыталаата.
Кыстыкка ардуу тэрээ-
ниэ суох Субуруускай а-
тынан совхоз Хатылытаа-
гы (управлющая И. И.
Чичиштаров), «Чурапчы»
совхоз Сылантаады (уп-
равлющая И. Г. Михай-
лов), Эрилик Эрестини
аатын совхоз Хонтодо-
тооу (управлющая М.
П. Луковцев) отделени-
лэри киирдилэр. Үтү ичкэ
Хатылы, Болтоно, Сылан,
Хайахсыт, Килэки, Ча-

Ардылаах отделе-
ниеларыгар улаханым
таһыны туста. Оттон бо-
ровскай ичиннүн олүүгэ
Хатылыга, Болтонодо,
«Чурапчы» совхоз Улахан
Күөлүгө, Түөһүгө би-
ригездэлэригар ардуу аа-
бах.

Ити бирдиннэн сүөсү-
түттөр ортолоругар пар-
тийнай таргиттээр, сель-
советтар исполкомнэра,
совхозтар салайааччытара,
ичкэлэр специалистара
ситатэ суох үлэлиһи-
рин содула. Баччагыга
дирэи үтүс фермаларга
КВ оһохтор үлэли ичкэ-
тэр, ошон экин аһылы
спэциалист. Сорх спр-
дэргэ сүөһүлэр аатыгар
эрэ кыстык хотонорго
кирдилэр, үтүс хотонор-
ру былырын хайдах
кыстыабыттарынан, кур
бэйэлэрин кубулуһуна
сүөһүгү баайталаатылар,
билигин дабалы хаар
үрдүгөр сылдыар субун-
нар суох буолбутахтар.
Ити ардуу Одылуун, Ха-
дар, Сылан, Хатылы,
Болтоно, Хонтодо отделе-
ниеларыгар сыймантаах.

Быйыл, дороххой аһы-
лык төһө да далаһы итин,
кыстык дымбатын уонна
сүөһүттэн ичкэлэр боро-
дуукеуйаны үрдэтиннэ тэ-
рээниһит итинэ экин
аһылыгы бөлэмнэһит
быһаарыахтара. Ошон субу-
күниэртэн бары ферма-
ларга нормоһохтору үлэ-
лэтинтэ сүрүн болромтоу
ууруоһа.

Хас бирдин салайаач-
чы, тиа хаһайыстыбатын
сониалдын үтүс биргэ-
тин кыстык фермаларга,
от-үүс оһоһулар спр-
дэргэ «таһылаахтат». Ураты
болромто ыраах
үрэхтэргэ кыстыккаларга
ууруулаохтат. Баччагы-
нын күнүгэ билсэхкэ,
итэбастэра туоратын
тута суһал дьаһаллары
ыһаахкэ, тустаах буруй-
даахтартан нэрбөүлү
күүһүрдүрүөхкэ. Кыстык
кыһартын быһаарылыгы
общественность кометүн
таба туһаныахкэ, техникка
күүһүн муһутуур кө-
дүүстээхтик туһаныгы
сүрүн болромтоу туһа-
ныахкэ.

Общественнай сүөһүү
сүтүгэ суох сый таһа-
рыгар, бордуукеуйаны
биринларын үрдэтинэ
кыстык бастагы айдыры-
тан ичкэрыт паада.
Ошон хаан-уруу Комму-
нистическай партин уо-
лараттаах XXVI съезин
достойнайдык нэрсөр, кэ-
лэр пятилеткада бөдө тө-
рүтү уулар туһугар бары
ыһааныабытын, сатаабы-
тын уурубуһу!



Бу күнүгэ совхозтара комсомольскай конферен-
цалар буолуһуна тураллар. Соторутаадыга Дьа-
былыла Карл Маркс аатынан совхоз комсомольскай
бэйэлэрин үлэтин түсүрүлүрүгөр мугун улахан
лаһыстарын кичик иритистилэр, ичкэ үлэ-
рик программанын аһарлаастылар.

Сылантаа (Хатылы) Болуурдаагы цеховой ком-
сомольскай таргит секретара Игалин Ефимов уон-
на Кустан Куды комсомольскай ичкэ Ферман
группкомсор Александр Иванова.

П. Оконешников фотота.

Карл Маркс аатынан совхозтара комсомольскай
таргит конференцанын түбүкүн матырыялааы та-
һыат 3-с стр. аах.

ХОДУҤА ЧУЛУУЛАРА

ССКП райкомун бю-
ротун, райсовет испол-
комун холбоһуктаах
иуньахтарыгар сүөһү
аһылыгы бөлэмнээһин-
кэ оройуон совхозтарын,
отделениеларын, зверо-
ларын социалистичес-
кай куоталаһыларын
түмүгэ көрүһүнэ.

Быйыл дороххой аһы-
лыгы соротуопкалаһан
сорууда оройуон үр-
дүнн 101,8 бырыһыан
т о л о р у л л а н , бы-
лааны таһынан 601,9 тон-
на от ичкэһиһинэ. Арай
«Чурапчы» совхоз, Сылан,
Ардылаах, Хатылы, Мугу-
дай, Хайахсыт отделени-
лэра оттообун соруадын
тохтулар. Силэстээһин
былаанын Субуруускай
аатынан совхоз, сенаһы
бөлэмнээһин соруадын
Карл Маркс аатынан сов-
хоз толордулар. Оттон сү-
көһүннэх аһылыктары
бөлэмнээһин былааны орой-
уон үрдүнн туобала.

Оройуон совхозтарын
ичкэ ардыларыгар ма-
тааһыт социалистичес-
кай куоталаһыгы КАРЛ
МАРКС ААТЫНАН СОВ-
ХОЗ (директор Е. Е. Ва-
спальев, партком секретары
М. С. Оконешников,
рабочник председатели
Я. С. Трофимов) барыта
30,11 боллаан ыһааны-
лаадынан тараста уонна
көбөрүккэ сылдыар Кы-
нык знамяны ыһаа. «Мос-
квич» автомашина фон-
датынн биргэмийэхтинэ.
Ичкин 20,13 боллаах
Эрилик Эрестини аатынан
совхоз (директор С. П.

Сергеев, партком секретары
Н. С. Дмитриев), ра-
бочник председатели Т. И.
Адамов) ичкэ, ичкэлэ
«Запорожец» автомашина
фондаты туттарылар.

Отделениелар куотала-
һыларыгар «Чурапчы»
совхоз КИЛЭҢКИТЭЭБИ
отделениета (управляю-
щая П. И. Сирабин, пар-
тийнай таргит секретара
И. П. Павлов, местном
председатели М. Т. Алек-
сеева) 25,22 боллаан ба-
таата уонна көбөрүккэ
сылдыар Кынык знамяны
ыһаа. «Москвич» автома-
шина фондаты туттары-
лыны. Ичкэ мээккэ
ыһыт Субуруускай аты-
нан совхоз Болтонотооу
отделениетар (управля-
ющая И. И. Яковлева, пар-
тийнай таргит секретара
Т. В. Поника, местном
председатели Г. Г. Пы-
гуров) «Запорожец» ав-

томашина фондаты бери-
лины. Үтүс буолбут Карл
Маркс аатынан совхоз
Болуурдаагы отделени-
етар (управляющая А. И.
Ефимов, партийнай таргит
секретара М. М. Дю-
торай, местном председа-
тели В. И. Сазонов) «Юни-
тер-3К» мотоцикл фон-
даты туттарылар.

ЗВЕНОЛАР
КУОТАЛАҤЫЛАРА
Механизированнайларга
бастагы бастагы—Субу-
руускай аатынан совхоз
Соловьевтаагы отделени-
тын М. Д. НИКОЛАЕВ
ЗВЕНОТА барыта 1212
хас бирдин ичкитигэр
202 тонна оту соротуоп-
калаан бастагы мээккэ
таһыста, кичкэхкэ «Мос-
квич» автомашина фон-
даты туттарылыны.

Ичкик бөлөхкэ—Субу-
руускай аатынан совхоз
Болтонотооу отделени-

тын П. И. СОЛОВЬЕВ
ЗВЕНОТА 708 тонна оту
көһүнн, хас бирдин от-
тутугар 141-дин тоннаы
бөлэмнэнн ыһаанылаады-
нан буолла уонна «Мос-
квич» автомашина фон-
датын ыһаа.

Механизированнай аһар-
дытарган Карл Маркс
аатынан совхоз Мугудай-
ларга отделениетын В. В.
КОРНИН зветога бирдин
ичкитигэр 79-үү тонна
оттоон ыһаанылаадынан
буолан «Москвич» авто-
машина фондатын илар
ичкэтинэ. Ичкик мээккэ-
га Субуруускай аатынан
совхоз Соловьевтаагы от-
делениетын Г. Д. Нико-
лаев зветога хас бирдин
оттутугар 71-дин тоннаы
совотуопкалаан таһыста,
кичкэхкэ «Запорожец» ав-
томашина фондаты бери-
лины.

Көдөһүнн земеларыт-
ган Субуруускай аатынан
совхоз Болтонотооу от-
(Бүтүүтүн 3-с стр. көр).

Оройуон совхозтарыгар сүөһү аһылыгы бөлэмнээһин түмүк сводката

Совхозтар	Көһүнн (тонна)		Сылас (тонна)		Сенаж (тонна)		От ичкити (тонна)		
	График	Туола	График	Туола	График	Туола	График	Туола	
Карл Маркс	11600	12337,7	103,8	2900	2275	200	202	230	250
Субуруускай	6500	6740	103,6	1600	1650	150	—	230	163
Эрилик Эрестини	8500	8888,2	104,5	2200	1360	200	—	240	300
«Чурапчы»	6400	6036	94,3	1600	1075	150	—	—	—
Өр. үрдүнэн	32400	33001,9	101,8	8300	6360	700	202	700	713

Тиа хаһайыстыбатын управлениета.

ССКП XXVI съезин чизингар
26 ударнай нэдиэлэлэр

ССКП райкомугар, райсовет исполкомугар

Байын, «Сельхозтехника» холбоһугун работайдара,
инженернай-технической үлэһиттэра, сулууспалаахтара,
ССКП XXV съезин уураахтарын олоххо ичкэ-
ларсын уонна партин учараттаах XXVI
съезин достойнайдык көрсөр ичин
социалистическай куоталаһыгы кичкэри ичкэли-
таады бөлэмнэтин аһыныгы 10 күнүгэр, социали-
стическай эбэлэсталистабитигэр көрүлүбүт бол-
дохтон бир иһынан эрдэлээн, толорбутуну туһу-
пан рапордытабыт.

От курдук, пятилеткадагы соруады автогра-
порт үлэһиттэр, фермалары механизацналаһыгыта, тех-
нической хааччылыгы аһардыбыт. Производствэ
бастагынара, профдир Иванон Ф. И., Харитоню
И. П., Климон П. Г., Местников В. П., тимэр ууһа
Дьячковскай Т. Т., токарь Миларов П. И. хаймы-үйэ
изар патилетка сүөһүгэр үлэһитилэр.

Управлющая, партийнай таргит секретара
Е. БОРИСОВ,
Местком председатели: В. ПОЛОВ.

Тылларыгар турдулар

Мэчирин ийдырыгар
Болуурга субун сүө-
һүнү көрөчүлэр зверо-
ларан К. Г. Сергеев салайан
үлэстатэ.

Ичкэлэр бөлө буолан
956 сүөһүү көрдүлэр-ха-
райдылар. Звето чилэ-
нэра хас бирдин төбөнү
ичкитигэр ийдырыгар 110
кг төлөһүтэргэ үрдэти-
бит социалистическай эбэ-

кэсталистабы ичкэмнэ-
ра. Соторутаадыга сүөһүлэри
кыстык спрдэри булар-
дылар. Ийлан көрүү тү-
мүгэр хас бирдин төбө
ортоһунан 112-дин кг төлө-
һүбүт. Ошон сүөсүттэр
бирдин тылларын ичкэ-
тээхтик толордулар.

П. ВАСИЛЬЕВ.

БАСТЫН КӨРДӨРҮҮ

Субуруускай аатынан
совхоз Хатылытаагы от-
делениетын ичкэ сүөһү-
нү көрөчүлэригэтин сым-
тобус ичкэ түмүгүнэн
бастагы көрдөрүүнү ком-

сомолка Айталына Бори-
сова ситистэ. Кани хас
бирдин ыһаройн ортоһу-
нан 100,6 кг төлөһүтэ.

Д. ДМИТРИЕВ.

